

Program zajedničkog ulaganja u nekvalitetne kredite (NPL)

Opis projekta

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira da investira do 75 miliona eura, u okviru Okvira za rješavanje nekvalitetnih kredita II (*NPL Resolution Framework II*), u Program zajedničkog ulaganja u nekvalitetne kredite radi sticanja portfolija nekvalitetnih kredita (NPL) i druge problematične imovine širom regiona u kojima EBRD posluje, zajedno sa društvom APS Holding (<https://www.aps-holding.com/>) i drugim potencijalnim suinvestitorima. Kontinuirana podrška EBRD-a društvu APS Holding pruža podršku jednom od vodećih upravljača nekvalitetnim kreditima, pomažući proširenje njegovih kapaciteta za servisiranje potraživanja i omogućavajući brži oporavak problematične imovine uz istovremeno održavanje odgovornih praksi naplate potraživanja.

Ciljevi projekta

Program zajedničkog ulaganja u nekvalitetne kredite podržaće otpornost i konkurentnost finansijskog sektora u regionima u kojima EBRD posluje, kroz održavanje i obezbjeđivanje dobro funkcionišućeg tržišta nekvalitetnih kredita i problematične imovine, doprinoseći održivom rješavanju nekvalitetnih kredita i finansijskoj reintegraciji privrednih subjekata i pojedinaca širom ekonomija u kojima EBRD posluje.

Uticaj na tranziciju

ETI rezultat: 65

Ovaj projekat se realizuje u okviru Okvira za rješavanje nekvalitetnih kredita II (*NPL Resolution Framework II*). Očekuje se da će uticaj na tranziciju proisteći iz sljedećeg:

Otpornost: Projekat predviđa razvoj održivih tržišta nekvalitetnih kredita, podstičući banke i druge finansijske institucije koje su odobrile kredite da redovno prodaju nekvalitetne kredite, čime se proširuje pristup novim izvorima finansiranja te podržavaju ekonomski rast i finansijska stabilnost u regionima u kojima EBRD posluje.

Konkurentnost: Projekat predviđa obezbjeđivanje kontinuiranog finansiranja jednom od vodećih kupaca i upravljača nekvalitetnim kreditima u regionu, čime se unapređuje njegova sposobnost ulaganja u portfolije nekvalitetnih kredita i obezbjeđuje kontinuirani tok likvidnosti na primarnim i sekundarnim tržištima nekvalitetnih kredita. Uz dostupnost stabilnog finansiranja, podstiče se aktivnije istraživanje i realizacija transakcija na tržištima na kojima prethodno nije poslovao, čime se unapređuje konkurencija.

Podaci o klijentu

APS LAMBDA SARL

Suinvestitor/Serviser (NPL): APS Holding (<https://www.aps-holding.com/>)

Pregled finansiranja EBRD-a

75.000.000,00 eura

Ukupna vrijednost projekta

250.000.000,00 eura

Dodatnost

Dodatnost projekta proizilazi iz strukture finansiranja programa, kojom se popunjava jaz u tržišnim izvorima finansiranja, kao i iz dugogodišnjeg odnosa EBRD-a sa društvom APS Holding, koji mu pruža dodatnu podršku u davanju prioriteta inovacijama i širenju poslovanja. Dodatnost projekta takođe proizilazi iz opredijeljenosti klijenta da dodatno unaprijedi zaštitu ranjivih dužnika i poveća nivo finansijske pismenosti na tržištima na kojima posluje.

Pregled ekološkog i socijalnog aspekta

Kategorisano kao FI (ESP 2024). APS je postojeći klijent EBRD-a. Klijent trenutno ispunjava Zahtjeve EBRD-a u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja (ESR) 2, 4 i 9 u okviru svojih postojećih transakcija finansiranih od strane EBRD-a. Investicija će podržati sticanje široko disperzovanog portfolija nekvalitetnih kredita malih i srednjih preduzeća, stanovništva i privrednih društava, te se očekuje da će nositi nizak do umjeren ekološki i socijalni rizik. Glavni ekološki i socijalni rizici imaju socijalni i reputacioni karakter i odnose se na upravljanje nekvalitetnim kreditima, naročito na prakse naplate potraživanja, sa potencijalnim uticajem na dužnike i zaposlene angažovane na poslovima naplate potraživanja.

APS ima uspostavljen Sistem upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMS), za koji je izvršena procjena i potvrđeno da je srazmjeran nivou ekološkog i socijalnog rizika povezanog sa portfoliom koji podržava EBRD.

Informacije o APS-ovom Sistemu upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMS) javno su objavljene u skladu sa zahtjevima Politike zaštite životne sredine i socijalne politike EBRD-a.

Zelene procjene

Utvrđeno je da je projekat usklađen sa Pariškim sporazumom na osnovu primjene EBRD-ovog pristupa za ocjenu usklađenosti sa Pariškim sporazumom za indirektno finansirane investicije. S obzirom na to da su rizici neusklađenosti niski u okviru poslovnog modela Društva, primjena stubova 1, 3 i 4 metodologije EBRD-a za usklađenost sa Pariškim sporazumom nije primjenljiva. Ovaj projekat nije klasifikovan kao GET projekat.

Kontakt informacije kompanije

Viktor Toth
viktor.toth@aps-holding.com
+420 225 377 408
www.aps-holding.com
46a Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg

Sažetak implementacije

PSD posljednji put ažuriran

1. maj 2026. godine

Opšte informacije o tranziciji

Dodatne informacije o pristupu EBRD-a u oblasti mjerenja uticaja tranzicije su dostupne ovdje.

Poslovne prilike

Za poslovne prilike ili nabavku, kontaktirajte kompaniju klijenta.

Za mogućnosti poslovanja sa EBRD (koje nijesu vezane za nabavku) kontaktirajte:

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Za projekte u javnom sektoru, posjetite EBRD Nabavka:

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Opšti upiti

Konkretni upiti mogu biti upućeni putem EBRD Obrasca za upite.

Politika zaštite životne sredine i socijalna politika (ESP)

Politika zaštite životne sredine i socijalna politika (ESP) i odgovarajući Uslovi za realizaciju (UR) utvrđuju načine na koje EBRD sprovodi svoje odredbe za razvoj, ekološki prihvatljivog i održivog razvoja“. ESP i UR uključuju posebne odredbe kojih klijenti treba da se pridržavaju sa primjenjivim uslovima iz nacionalnih zakona u oblasti javnih informacija i konsultacija, i uspostavlja žalbeni mehanizam za prijem i lakše rješavanje pritužbi i žalbi zainteresovanih strana, pogotovo pitanja vezanih za učinak klijenta i projekta u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja. Srazmjerno prirodi o obimu rizika i uticaja projekta na životnu sredinu i socijalna pitanja, EBRD dodatno zahtijeva od svojih klijenata da po potrebi objavljuju informacije o rizicima i uticajima koji proizilaze iz projekta, ili da preduzmu smislene konsultacije sa zainteresovanim stranama i razmotre i odgovore na povratne informacije koje dobiju od njih.

Više informacija o praksama EBRD-a u ovoj oblasti navedeno je u ESP.

Integritet i usklađenost sa regulativom

Kancelarija Glavnog službenika za usklađenost sa regulativom (OCCO) EBRD-a promovira dobro upravljanje i osigurava primjenu najviših standarda integriteta u svim aktivnostima Banke u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Detaljna analiza vezana za integritet se sprovodi zasve klijente Banke kako bi se osiguralo da projekti ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po integritet ili reputaciju Banke. Banka vjeruje da je identifikovanje i rješavanje pitanja tokom faza odobrenja projekta najefikasnije sredstvo za obezbjeđivanje integriteta transakcija Banke. OCCO igra ključnu ulogu u ovim naporima zaštite, a takođe pomaže u praćenju rizika po integritet projekata u periodu nakon ulaganja.

OCCO je takođe odgovorna za sprovođenje istrage na osnovu navoda o prevari, korupciji i nedoličnom ponašanju za projekte koje finansira EBRD. Svako, bilo unutar ili izvan Banke, ko sumnja na prevanu ili korupciju, treba da podnese pisani izvještaj Glavnom službeniku za

usklađenost sa regulativom putem elektronske pošte na compliance@ebrd.com. OCCO će postupati po svim prijavljenim pitanjima radi daljeg praćenja. Svi izvještaji, uključujući anonimne izvještaje, će biti pregledani. Izvještaji se mogu dostaviti na bilo kojem jeziku Banke ili jeziku zemalja u kojima Banka posluje. Pružene informacije moraju biti navedene u dobroj vjeri.

Politika pristupa informacijama (AIP)

Politika pristupa informacijama (AIP) utvrđuje kako će EBRD objavljivati informacije i konsultovati se sa zainteresovanim stranama kako bi promovisala bolju svijest i razumijevanje njenih strategija, politika i operacija nakon stupanja na snagu 1. januara 2020. godine. Molimo posjetite stranicu Politike pristupa informacijama kako biste saznali koje informacije su dostupne na internet stranici EBRD-a.

Posebne zahtjeve za dobijanje informacija možete uputiti putem EBRD Obrasca za upite.

Nezavisni projektni mehanizam odgovornosti (IPAM)

Ukoliko su naponi za rješavanje problema vezanih za životnu sredinu, socijalna pitanja ili objavljivanje podataka od strane Klijenta ili Banke neuspješni (npr. putem žalbenog mehanizma Klijenta na nivou projekta ili direktnim angažovanjem sa rukovodstvom Banke), pojedinci i organizacije mogu da pokušaju rješavanje problema kroz EBRD nezavisni projektni mehanizam odgovornosti.

IPAM nezavisno preispituje pitanja Projekata za koje se smatra da su nanijeli (ili bi mogla da nanese) štetu. Svrha ovog mehanizma je: da podrži dijalog između zainteresovanih strana na Projektu kako bi se riješila pitanja vezana za zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i javno objavljivanje; da utvrdi da li je Banka poštovala svoju Politiku zaštite životne sredine i socijalnu politiku ili odredbe svoje Politike pristupa informacijama koje su specifične za Projekat; i, gdje je primjenjivo, da riješi bilo koje postojeće nepoštovanje ovih politika, istovremeno spriječavajući buduće nepoštovanje propisa od strane Banke.

Molimo vas da posjetite našu internet stranicu da biste saznali kako da podnesete žalbu putem povjerljivog elektronskog obrasca, putem elektronske pošte, pošte ili telefona. IPAM je na raspolaganju da razgovaramo o vašim problemima i odgovorimo na bilo koja pitanja u vezi sa podnošenjem ili postupanjem vezanim za zahtjeve, koji slijede Politiku odgovornosti za projekte i Smjernice. Identiteti podnosilaca zahtjeva mogu na vaš zahtjev biti povjerljivi.